



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 699 039, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/24-875/2
Budva, 09.10.2024. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu KRAPOVIĆ NIKOLE na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ("Službeni list CG" br. 12/24 i 73/24), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17) i **Prostornog plana posebne namjene za obalno područje** ("Službeni list CG" broj 56/18), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za
rekonstrukciju stambenih objekata (u okviru postojećih gabarita)

1. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Katastarske parcele broj 2949 i 2950 KO Maine

Predmetne katastarske parcela nisu u obuhvatu planova detaljne razrade (DUP, UP, LSL).

Preklapanjem katastarske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima i namjenom površine iz obuhvata Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore konstatovano je sledeće:

- prema karti 19 – *Plan saobraćajne infrastrukture*, predmetne kat. parcele se nalaze u trasi koridora saobraćajnica - opštinski put;
- prema karti 18 – *Režimi korišćenja prostora*, predmetne kat. parcele se nalaze u obuhvatu šuma;
- prema karti 14- *Plan namjene površine*, predmetne kat. parcele se nalaze u obuhvatu šuma i ostalih poljoprivremnih površina;
- predmetne kat. parcele se ne nalaze u trasi hidrotehničke, elektroenergetske i elektronske komunikacione infrastrukture ni u zaštićenim zonama prirodnih i kulturnih dobara.

Rekonstrukciju objekata postojećih dijelova građevinskog područja u naselju treba sprovoditi u skladu sa obavezujućim uslovima iz odgovarajućih planskih dokumenata detaljne razrade. Ako nije donešen odgovarajući urbanistički plan, moguće je na osnovu smjernica i pravila ovog plana rekonstruisati pojedinačne objekte na teritoriji cijelog obalnog područja ili graditi pojedinačne objekte u ruralnom

području, sve u skladu sa smjernicama i pravilima ovog Plana. (tekstualni dio PPPNOP, poglavje 26.2, strana 240)

2. POSTOJEĆE STANJE NA KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 899 za KO Maine, od 13.09.2024. godine, na katastarskoj parceli broj 2949 upisana je **ruševina površine 135m²** i dvorište površine 409m², a na katastarskoj parceli broj 2950 upisana je **ruševina površine 54m²** i pašnjak 3. klase površine 429m². Na kat. parcelama nema upisanih tereta i ograničenja, a kao vlasnici upisani su Božović Ivan i Krapović Nikola. Potrebno je regulisati imovinske odnose među suvlasnicima kat. parcela.

Uz zahtjev za UTU dostavljeno je i Uvjerenje iz Uprave za nekretnine – PJ Budva broj 917-104-DJ-1029/24 od 16.09.2024. godine kojim se potvrđuje da je na foto-skicama iz 1970. godine postoji objekat na kat. parceli broj 2949 i 2950 KO Maine. Kat. parcela broj 2949 KO Maine je bila upisana u posjedovnom listu broj 56 KO Maine, po kulturi dvorište 405m² i **kuća 135m²**, stanje na kraju 1992. godine. Kat. parcela 2950 KO Maine je bila upisana u posjedovnom listu broj 56 KO Maine, po kulturi pašnjak 3. klase 396m² i **kuća 54m²**, stanje na kraju 1992. godine.

Postojeći objekti na kat. parcelama broj 2949 i 2950 KO Maine se rekonstruišu, u okviru postojećih gabarita.

Ukoliko se radi o starom kućištu, postojeći objekat ili njegovi ostaci se uklanaju, a na mjestu starog kućišta se gradi novi u tradicionalnom stilu, u skladu sa smjernicama za rekonstrukciju/ obnovu iz PPPNOP-a.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

Stambeni objekat (u skladu sa uvjerenjem Uprave za nekretnine)

4. PRAVILA PARCELACIJE

Shodno članu 53. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata „Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi vše urb. Parcela određenih elabotatom parcelacije.“

Lokaciju tj. urbanističku parcelaciju predstavljaju postojeće vlasničke parcele koje su upisane u katastarskim knjigama i koje su ucrtane u katastarskim planovima (R=1:1000 ili R=1:2500).

5. PRAVILA REGULACIJE

Moguća je obnova stare tradicionalne kuće (rekonstrukcija, sanacija, popravka, konstruktivno ojačanje, modernizacija unutrašnjosti kuće i savremena instalaciona rješenja) uz primjenu direktnih smjernica za realizaciju ovog Plana (Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima).

Obnovom stare tradicionalne kuće smatraju se građevinske intervencije na postojećem fondu, obnova stare tradicionalne kuće ili rekonstrukcija starog kućišta izgradnjom novog objekta u gabaritu starog, ili izgradnja nove kuće u tradicionalnom stilu na mjestu starog kućišta. (tekstualni dio PPPNOP, strana 241)

Unutar tradicionalnog seoskog naselja je moguća izgradnja kuće u tradicionalnom stilu (nova izgradnja na nekim parcelama unutar seoskog tkiva), nadogradnja i dogradnja postojećih objekata, na način da novi objekat ili intervencije na postojećem ne ugroze susjedne objekte, vizure i cijelokupni ambijent. (tekstualni dio PPPNOP, strana 241)

Rekonstrukcija/ obnova objekata u postojećim gabaritima

Ovim Planom se omogućava rekonstrukcija/ obnova svih postojećih objekata, tradicionalne i savremene gradnje, izgrađenih u skladu sa zakonom, u postojećim gabaritima i utvrđuju se sljedeći **opšti uslovi za njihovu obnovu/ rekonstrukciju:**

- Pod zadržavanjem postojećeg gabarita se podrazumijeva da se tokom rekonstrukcije zadržava postojeći oblik kuće, postojeće dimenzije kuće (posebno se naglašava zadržavanje fasadnih visina, širina i drugih dimenzija, odnos punih zidnih površina i otvora i sl.) oblik i nagib krova;
- Pod obnovnom se smatra tzv. totalna rekonstrukcija, kojoj se pribjegava kod objekata u ruševnom stanju ili u slučaju kada je zbog nedovoljne stabilnosti konstrukcije objekta ili okolnog terena neophodno pribjeći ovoj mjeri, kojom se postojeći objekat ili njegovi ostaci uklanjuju, a na njegovom mjestu gradi novi u skladu sa smjernicama za rekonstrukciju/ obnovu iz ovog Plana.
- Pri rekonstrukciji/ obnovi objekata poštovati opšte uslove za oblikovanje i materijalizaciju iz ovog Plana;
- Adaptacija postojećih etaža tavana u potkrovila za stanovanje moguća je isključivo u okviru prostornih uslova osnovnog rješenja krova (bez nadzidivanja) i pod uslovom obezbijedenja dovoljnog broja parking prostora na parceli;
- Osvjetljenje obezbijediti prozorskim otvorima na kalkanskim zidovima i ležećim krovnim prozorima. Formiranje novih otvora na fasadama, a koji ne ugrožavaju stečena prava susjeda, moguće je po uzoru na tradicionalna rješenja (pravougaoni, dvokrilni sa podjelom na polja). Isključuje se mogućnost formiranja balkonskih otvora u nivou etaže potkrovila;
- Očuvanje i obnova postojeće arhitekture partera (dvorišta, denivelacija terena, suvomeđa, stepenica, popločanih ili kaldrmisihih djelova dvorišta, ograda, kapija i sl.) je obavezna tokom rekonstrukcije kuće;
- U predloženoj zoni zaštite kulturnih dobara i evidentiranih dobara, eventualnu rekonstrukciju na osnovu rezultata istraživanja i dokumentacije o istorijskoj genezi postojanja ranijih objekata ili novu gradnju i druge aktivnosti, sprovoditi u skladu sa konzervatorskim smjernicama izdatim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara na parceli. (tekstualni dio PPPNOP, poglavlje 26.7, strana 247-248)

Posebni uslovi za rekonstrukciju/ obnovu objekata tradicionalne arhitekture (korišteni podaci iz "Arhitektonskog atlasa Crne Gore "2006)

- Pri rekonstrukciji objekata tradicionalne arhitekture obavezno zaštititi, očuvati i prezentovati originalno, tradicionalno rješenje (osnovni gabarit i masivnu konstrukciju kao i materijale korišćene u finalnoj obradi). Na djelovima koji se rekonstruišu podražavati materijale i izvornu tehniku zidanja, a sve prema tradicionalnom rješenju, tj. obradu uskladiti sa primjenjenim karakterističnim tradicionalnim rješenjima za predmetnu ambijentalnu cjelinu;
- **Materijali** koje treba koristiti pri rekonstrukciji objekata tradicionalne gradnje su: kamen, drvo, a samo izuzetno u cilju povećanja stabilnosti i ukrućenja, giter blok i betonski ili čelični elementi konstrukcije, koji u zavisnosti od cjevitosti rješenja mogu ostati vidni - sagledivi ili ne;
- Prilikom obnove krova treba težiti da se sačuva izvorna forma i nagib krovnih ravni. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije;

- Prilikom rekonstrukcije objekata tradicionalne arhitekture u ruralnim naseljima dozvoljava se i dogradnja anaksa – dodatnog dijela čija je visina za jednu etažu niža od visine kuće, a u osnovi zauzima najviše polovinu površine osnove kuće. Aneks može da bude trem iznad koga je terasa, terasa ispod koje su prostorije, prostorija sa kosim krovom koja može da bude ostava, stambeni prostor, apartmanski prostor, garaža, sanitarnе prostorije i sl;
- U slučaju pojedinačnih ruševina, ili u slučaju kada su stare kuće činile grupe, nizove i grozdove, unutar kojih je po neka od zgrada, ili veći dio njih evidentno propao do mjere da su ostali samo temelji, ili neupotrebljivi zidovi, moguća je izgradnja potpuno nove kuće na mjestu stare, ali uz poštovanje gabarita stare kuće. Prilikom projektovanja treba se pridržavati određenih stilskih odlika koje se mogu kombinovati sa savremenim rješenjima;
- Građevinska stabilnost susjednih kuća, njihova upotrebljivost, ispravnost instalacija i sl. kao i javnih površina i drugih objekata u susjedstvu, ne smije da bude narušena izgradnjom nove kuće kojom će se rekonstruisati staro kućište. Da bi se to obezbijedilo neophodno je pri izgradnji nove kuće predvidjeti odgovarajuće zaštitne radove.
- U slučaju rekonstrukcije prizemnog tradicionalnog objekta ili obnove prizemne ruševine, dozvoljena je dogradnja još jedne etaže, u postojećim horizontalnim gabaritima. Dograđeni sprat može da ima formu potkrovlja (plafon formira kosa krovna konstrukcija), ili može da ima ravan plafon iznad koga je tavanski prostor koji može da se koristi kao pomoćni prostor. Novi sprat ne smije da ugrožava susjede i treba da bude izведен u skladu sa tradicionalnim principima;
- Prozori i vrata nove kuće ka susjedu mogu da se otvaraju na isti način kako je to bilo i u staroj kući, ukoliko ne remete privačnost susjeda. Moguće je izvršiti promjene položaja vrata i prozora, ali treba težiti da se istovremeno ugrožavanje privatnosti susjeda svede na minimum. (tekstualni dio PPPNOP, poglavље 26.7, 248)

Gradičinska linija - linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je dozvoljeno graditi objekat. Regulaciona linija je linija koja dijeli površinu određene javne namjene od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona i građevinska linija su definisane postojećim elementima.

Gabarit objekta. Definisan je postojećim elementima. Nakon izvršene rekonstrukcije, ukupan arhitektonski izgled objekta ne smije da odstupa od izvornog karaktera objekta.

Nivelacija - Određuje se na osnovu geodetskog snimka terena, odnosno niveleta postojećeg objekta. Spratna visina treba da bude kao na postojećem objektu.

Krov - Treba da bude onakav kakav je bio na staroj kući. U slučaju da to nije moguće utvrditi, krov može da bude jednovodan ili dvovodan, logično uklapljen i povezan sa susjednim krovovima. Nagib krova treba da bude usklađen sa nagibima krova susjednih kuća. Streha širine 60cm treba da postoji samo nad zidovima gdje su vjenčanice, a nikako na kalkanima ili na zabatu. Na strehu se postavljaju konvencionalni kvadračni ili polukružni oluk odgovarajućeg presjeka. Nije dozvoljeno usjecanje krovne ravni radi stvaranja terasa u nivou potkrovlja, otvaranja viđenica, badža i sl. Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати на drugi objekat i tuđu parcelu.

6. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GELOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obvezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3m$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

Za svaki postojeći objekat kod kojega se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u Glavnom projektu shodno članu 68. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mјere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost.

7. USLOVI ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju ("Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Službeni list RCG" broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu preko površine preko $400m^2$ (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23).

U cilju obezbjedenja zaštite od požara primjeniti mјere propisane sledećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23);
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Sl. list SFRJ" broj 30/91);
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara ("Sl. list SFRJ" broj 8/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Sl. list SFRJ" br. 7/84).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list CG" broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mјere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno članu 9. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list CG" broj 34/14 i 44/18). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni list RCG" broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ br. 47/2007 i „Službeni list CG“ br. 86/2009, 88/2009, 25/2010, 40/2011, 14/2012, 2/2017, 46/2019 i 74/2020) i podzakonskih akata koja proizlaze iz ovog zakona.

8. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Novu izgradnju treba planirati na način da se ne naruši tradicionalni duh i prirodni ambijent, već doprinijeti da se postojeći fond uz interpolaciju novih objekata koristi na savremen način koji omogućava komfor u načinu života i turističkoj namjeni.

Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni. Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima, poštujući načela kontekstualnosti prostora.

Slijedeći savremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom. Blizi uslovi za primjenu savremenog oblikovanja i materijalizacije novih objekata, moraju se propisati daljim planskim razradama, u zavisnosti od planirane koncepcije uređenja prostora. (tekstualni dio PPPNOP, poglavlje 26.8.3, strana 250)

Bliže smjernice materijalizacije i oblikovanja objekta date su u tački 5. (Pravila regulacije) ovih uslova.

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

9. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE PARCELE

Dvorište oko objekta treba da bude parterni arhitektonski riješeno. Pod tim se podrazumjeva prilagođavanje funkcija, oblika i konstruktivnih elemenata dvorišta prirodnim odlikama terena, prizemlju samog objekta. To podrazumijeva i primjenu podzida, suvomeđa, ogradnih zidova, stepenica, rampi i sličnih elemenata tradicionalne arhitekture partera koji moraju da budu urađeni u kamenu.

Pri izboru sadnog materijala voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu cvjetanja i sl. Pri parternom uređenju, prednost dati mediteranskom autohtonom parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan.

Posebnu ambijentalnu vrijednost čine zone tzv. "potkunjica" - tradicionalnih seoskih bašti, ispod sela koja predstavljaju jedinstven pejzažni i kulturni element predjela koji treba sačuvati i unaprijediti u postojećoj formi. To može biti osim izvora prihoda i dodatna atrakcija u agroturističkoj ponudi.(tekstualni dio PPPNOP, strana 239)

10. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 21/14

i 66/23) Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u 5 tipova:

- tip 1 pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služe, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, ljetne kuhinje, portirnice;
- tip 2 pomoćni objekti infrastrukture, kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, kotlarnice, plinski sistemi;
- tip 3 pomoćni objekti uređenja terena, kao što su: ograde, potporni zidovi, otvoreni bazeni, pergole;
- tip 4 pomoćni objekti u funkciji zaštite i valorizacije nepokretnih kulturnih dobara (zaštitne konstrukcije, centri za posjetioce, info pultovi, prostori za prezentacije);
- tip 5 ekonomski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za gajenje životinja, prateći objekti za gajenje životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za smještaj poljoprivredne mehanizacije, alata i oruđa, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i drugi slični objekti).

11. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti prirode (Službeni list CG br.54/16), za izgradnju / rekonstrukciju objekta koji se nalazi u zaštićenom području prirode,a koji ne podliježe procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocijeni prihvatljivosti, koje nisu utvrđene planom upravljanja, potrebno je od Agencije za zaštitu prirode pribavit dozvolu.

Za turističke objekte površine veće od 1.000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1.000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13, 53/14 i 37/18), neophodna je izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada (Službeni list CG broj 50/16).

Na lokalitetu nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju (“Službeni list CG”, 45/14 i 39/16). Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjeri zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećanje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** (“Službeni list CG”, 45/14 i 39/16).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta (“Službeni list SRCG“ broj 36/82 i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (“Službeni list RCG“ broj 76/06). Rješenja su dostupna na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me.

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata nađe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

12. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG" br. 49/10 i 40/11, 44/17 i 18/19), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

13. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

14. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodima iz PPPNOP-a: karta hidrotehničke, elektroenergetske i elektronske infrastrukture. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Telekomunikaciona mreža – Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati:

- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG" br. 40/13)
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl. list CG" broj 33/14)
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl. list CG" br. 59/15)
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl. list CG" broj 52/14).

Takođe koristiti sledeće:

- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije www.ekip.me/regulativa/;
- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me> kao i adresu web portala <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja parcele.

U slučaju da na predmetnoj lokaciji nije izgrađena kanalizaciona, vodovodna i elektro mreža, neophodno je prije podnošenja prijave radova, projektom definisati kako će se rješavati pitanja snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih voda, kao i napajanja električnom energijom objekata u periodu dok se za predmetnu lokaciju ne izgradi komunalna mreža i objekti. Za lokaciju septičke jame, rezervoara za vodu i trasu elektro mreže regulisati imovinsko – pravne odnose.

U slučaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/2004).

U slučaju kada se u okviru predmetne parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarnih zaštite i ograničenjima u tim zonama (Službeni list CG 66/09), pojas sanitarnih zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

15. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama (Službeni list RCG 27/07, Službeni list CG broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarnе potrebe.

16. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru predmetnog područja ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016. godine).

17. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Zone nove izgradnje treba odrediti na način da se obezbjede prilazni putevi i definiše zemljiste za javnu namjenu i infrastrukturno opremanje.

Parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradsko saobraćajnicice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbijedivanja kolskog pristupa, parceli se može

obezbjediti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

U skladu sa namjenom objekta predvidjeti odgovarajući broj parking mesta na katastarskoj parcelei.

Parkiranje vozila *neophodno je rješavati* isključivo uz objekte na pripadajućim parcelama, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a u skladu sa važećim standardima i normativima, na otvorenim/površinskim parkiralištima ili u garažama na pripadajućoj parceli a prema normativima datim ovim Planom i to, kako za putnička vozila tako i za autobuse i teretna vozila a sve saglasno "Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima", (Službeni list CG broj 24/10).

Normativi za proračun potrebnog broja parking mesta		
Namjena	Br. parking mesta	Jedinica
Stanovanje novo (rezidenti, vikendice)	1,3 pm	stan
Stanovanje postojeće	1,0 pm	stan

(izvod iz tekstuallnog dijela PPPNOP, str. 119)

18. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 48/13 i 44/15. Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika.

19. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti (Službeni list CG broj 29/10 i 40/11) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 47/24) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grijanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletног spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Ikoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Dvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplotne objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost

fotovoltacionih čelija treba ispitati u svrhu snadbevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

20. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mesta za postavljanje kontejnera za smeće i način odvoženja čvrstog otpada predviđeni u saradnji sa DOO Komunalno Budva.

U skladu sa mogućnostima lokacije, mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predviđeti na katastarskoj parceli. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m.

21. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

22. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio plana, kojim je propisan način rekonstrukcije objekta, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu www.planovidovzole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i www.budva.me.

Direktna implementacija, odnosno izdavanja UTU iz ovog Plana moguća je za: „rekonstrukciju/ obnovu objekata u postojećim gabaritima“. (tekstualni dio PPPNOP, strana 298)

Investitor može gradi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje
- Ovjerenog glavnog projekta i izvještaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi

- o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova i Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
 - Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (objavljen u Službenom listu CG broj 44/18 i 43/19) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

23. PRILOZI

Preklop katastarske podloge za izvodima iz PPPNOP,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Uvjerenje br. 917-104-DJ-1029/24 od 16.09.2024. godine,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Rukovodilac Sektora za urbanizam
Mila Mitrović, dipl.ing.arch.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-DJ-1030/24
Datum: 16.09.2024.




Katastarska opština: MAINE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 7
Parcelle: 2949, 2950

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

↑
S

4
684
750
—
6
571
250



4
684
500
—
6
571
250



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Purić

Ovjerava
Službeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
BUDVACRNAGORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Broj: 104-919-22856/2024

Datum: 13.09.2024

KO: MAINE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu GORDANA STANIŠIĆ, za potrebe UT USLOVI izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 899 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2949		7	13		MARIĆI	Ruševina NASLJEDE		135	0.00
2949		7	13		MARIĆI	Dvoriste NASLJEDE		409	0.00
2950		7	13		MARIĆI	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		429	0.21
2950		7	13		MARIĆI	Ruševina NASLJEDE		54	0.00
								1027	0.21

Podaci o vlasniku ili nosiocu


Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	BOŽOVIĆ IVAN MAINSKI PUT BB-BUDVA BUDVA Budva	Susvojina	1/2
	KRAPOVIĆ NIKOLA UKRAJINA-KIJEV UKRAJINA-KIJEV -	Susvojina	1/2

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Katastarska podloga preklopljena sa kartom 19 - Plan saobraćajne infrastrukture iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA


ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

- autoput
- autoput - alternativna trasa
- "brza saobraćajnica"
- "brza saobraćajnica" - alternativna trasa
- magistralni put
- regionalni put
- opštinski put
- staze
- eurovelo 8
- željeznička pruga
- denivelisana raskrsnica
- aerodrom
- letjelište
- drop zona
- stalni granični prelaz
- granični pomorski prelaz
- autobuska stanica
- željeznička stanica
- željezničko stajalište
- međunarodna luka
- lokalna luka
- marina
- sidrište
- kruzer terminal
- terminal integralnog transporta
- trajekt
- pristan

CENTRI NASELJA

- centar posebnog značaja
- centar regionalnog značaja
- značajan lokalni centar
- lokalni centar

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 20 - Plan hidrotehničke infrastrukture
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 27.09.2024. godine

Granice

	Državna granica
	Granica opština
	Granica zahvata PPPN OP
	Granica zahvata Morskog dobra
	Unutrašnje morske vode

Mreža naselja

	Centar posebnog značaja /Cetinje/
	Centar regionalnog značaja /Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/
	Značajni lokalni centar /Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/
	Lokalni centar /Sutorina, Kruševice, Dragalj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/
	Primarno seosko naselje /Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog, Zupci, Zoganj, . . . /

Hidrotehnička infrastruktura

	Regionalni vodovod
	Regionalni vodovod - planirani
	Postojeći lokalni vodovod
	Planirani lokalni vodovod
	Postojeća kanalizaciona cijev
	Planirani kanalizaciona cijev
	Postojeći podmorski ispust
	Planirani podmorski ispust
	Podmorski ispust koji se ukida
	Rezervoar regionalnog vodovoda
	Planirana platforma za tankovanje regionalnog vodovoda
	Postojeći optički kabal uz regionalni vodovod



Postojeći rezervoar



Planirani rezervoar



Postojeća crpna stanica



Postojeća prekidna komora



Postojeće izvorište



Priklučak lokalnog vodovoda na RVS



Postojeće PPOV



Planirano PPOV




Postojeća crpna za otpadne vode stanica



Planirana crpna stanica za otpadne vode

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 21 - Plan elektroenergetske infrastrukture
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA

	Granica Crne Gore		Centar posebnog značaja
	Granica PPPN OP		Centar regionalnog značaja
	Granica opštine		Značajan lokalni centar
	Obalna linija		Lokalni centar


ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

	Postojeća trafostanica TS
	Planirana trafostanica TS
	Postojeći elektrovod 400kV
	Planirani elektrovod 400kV i koridor
	Postojeći elektrovod 110kV
	Planirani elektrovod 110kV
	Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida
	Postojeći elektrovod 35kV
	Planirani elektrovod 35kV
	Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida
	Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija plan)

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.

	Potencijalne lokacije za solarne elektrane
	Planirane vjetroelektrane
	Potencijalne lokacije za vjetroelektrane

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 22 - Plan elektronske komunikacione infrastrukture
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA



Granica Crne Gore



Granica PPPN OP



Granica opštine



**Trasa optičkog kabla
Crnogorskog Telekoma**



**Trasa optičkog kabla
u vlasništvu JP Željeznice**




**Postojeća bazna stanica
mobilne telefonije**



**Planirana bazna stanica
operatera mobilne telefonije**

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 18 - Režimi korišćenja prostora
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA

REŽIM KORIŠĆENJA PROSTORA

A. Kulturna i prirodna dobra - međunarodni značaj



Zaštićeno područje Kotora (strogji režim)

i
Zaštićeno područje Kotora / okolina (bufer zona)



Međunarodni značaj - Svjetska baština

1. Kotorско-Risanски zaliv, UNESCO-Svjetska prirodna i kulturna baština (područje zaštićeno i opštinskom odlukom)
2. NP Skadarsko jezero - Ramsarsko područje /kontaktna zona/

Kulturna dobra



Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline evidentiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)



Granica Urbanog jezgra Starog grada sa podgradima



Vizuelne ose (HIA studija)



Zone izuzetne prirodne vrijednosti

B. Otvoreni ruralni prostori



Postojeća zaštićena prirodna područja /nacionalni park, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika/



Potencijalna zaštićena prirodna područja



Granica zaštitnog pojasa
NP Lovćen i NP Skadarsko jezero



Morski habitati

- Kod uvale Valdanosa
- Lustica: od Mamule do rta Mačka
- Od rta Komina do ostrva Stari Ulcinj
- Od rta Trašte do Platamuna
- Od rta Volujica do Dobrih Voda
- Predloženo zaš. područje u moru - Katič
- Seka Đeran i južni dio V. Plaže do delte Bojane



Područja za razvoj intenzivne poljoprivrede



Posebna područja poljoprivrede /područja vrijednih agrikulturnih predjela/



Izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni predjeli



ŠUME - režimi

Vrijednost 3,4,5



Šume



Makija



Masline



Predione cezure - zeleni prođori (strogji režim)



Predione cezure - zeleni prođori (fleksibilan režim)

C. Morsko dobro



Granica zahvata Morskog dobra



Obalna linija



Sektori

D. Obalni odmak 100m od obalne linije



1 Izgrađena obala odmak - se ne može primjeniti



2 Moguća adaptacija odmaka zbog naslijedenih prava



3 Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma



4 Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma i dodatne mjere



5 Moguća adaptacija za projekte javnog interesa



6 Moguća adaptacija za projekte javnog interesa uz dodatne mjere



7 Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije



8 Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije te uz dodatne mjere



9 Bez adaptacije



10 Uslovi za proširenje zone odmaka

E. Obalni pojas 1000m od obalne linije



Linija odmaka 1000m



Linija odmaka 100m



Pojas između 100 i 1000m namjena turizam

Tipovi građevinskih područja



1.1. Građevinska područja naselja - urbana



1.2. Građevinska područja naselja - ruralna




2. Izdvojeni dijelovi GP naselja



Detaljna razrade u okviru plana

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 16 - Plan zaštite kulturne baštine
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 27.09.2024. godine

LEGENDA GRANICA I OBUHVATA

	Granica zahvata PPPN za Obalno područje CG
	Granica zahvata opština
	Obalna linija
	Granica Morskog dobra
	Linija odmaka od 100m
	Linija odmaka 1000m
	Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline evidentiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)
	Granica obuhvata kulturno - istorijske cjeline
	Granica i obuhvat nacionalnog parka (NP)
	Područje Kotora upisano na Listu svjetske baštine UNESCO - a
	Kulturno dobro nominovano za svjetsku baštinu

LEGENDA SIMBOLA

KULTURNA DOBRA

Medunarodnog značaja	Nacionalnog značaja	Lokalnog značaja	
			Arheološki lokaliteti
			Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli
			Sakralni objekti
			Profani objekti
			Fortifikacije
			Urbane cjeline
			Urbane cjeline sa podgrađem
			Infrastrukturni objekti
			Spomen obilježja
			Kulturni pejzaž


EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA POTENCIJALnim KULTURNIM VRJEDNOSTIMA

	Arheološki lokaliteti
	Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli
	Sakralni objekti
	Profani objekti
	Fortifikacije
	Urbane cjeline
	Urbane cjeline sa podgrađem
	Infrastrukturni objekti
	Spomen obilježja
	Kulturni pejzaž

ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

	autoput
	autoput - alternativna trasa
	"brza saobraćajnica"
	magistralni put
	regionalni put
	lokalni/opštinski put
	ostali putevi/staze
	eurovelo 8
	željeznička pruga
	denivelisana raskrsnica
	aerodrom
	letjelište
	drop zona
	stalni granični prelaz
	autobuska stanica
	alternativna lokacija autobuske stanice
	željeznička stanica
	željezničko stajalište
	međunarodna luka
	lokalna luka
	marina
	sidrište
	kruzer terminal
	terminal integralnog transporta
	trajekt
	pristan

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 15 - Plan zaštite prirodne baštine
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA



LEGENDA

ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA



OPŠTINA BUDVA



Graditeljska baština



PRIRODNA BAŠTINA

Postojeća zaštićena područja

Zaštićena prirodna područja



Lokalni značaj:

- Rezervat prirode - Tivatska Solila
- Predio izuzetnih odlika:
- Bečićka plaža
- Čan plava
- Jaz plaža
- Ostrovo Stari Ulcinj
- Petrovacke plaža
- Sutomorska plaža

Spomenik prirode:

- Buljarička
- Drobni pjesak-plaža
- Lovor-Oleander kod Sopota - Risan,
- Lučice - plaža
- Mala plaža
- Miločer plaža
- Mognen plaža
- Park dvorca Petrovića na Topolici
- Pecin plaža
- Pržno plaža - Plavo Horizonti
- Ratac sa Žukotrijicom
- Savinska Dubrava
- Sveti Stefan plaža
- Topolica plaža
- Valdanoš
- Velika plaža
- Veliki gradski park u Tivtu
- Velji pjesak

Spomenik prirode, predio izuzetnih prirodnih odlika:

- Brdo Spas

Predložena za brisanje /Slovenska plaža/

Postojeći regionalni park Orjen (nije upisan u centralni registar)

Potencijalna zaštićena prirodna područja

- Nacionalni park - Orjen
- Regionalni park - Vrmac
- Spomenik prirode - Platamuni
- Spomenik prirode - Zona oko ostrva Katič i Sveta Nedelja
- Regionalni park - Rumija
- Spomenik prirode - Zona oko Ostrva Ulcinj sa Vučjom uvalom
- Spomenik prirode - Šasko jezero
- Spomenik prirode - Ulcinjska Solana sa knetama
- Spomenik prirode - Ada Bojana

EMERALD mreža - područja od posebnog interesa za zaštitu

EMERALD mreža u Crnoj Gori sastoji se od 32 lokaliteta, a od toga u primorskom regionu 13:


- Kotorsko-Risanjski zaliv,
- Orijen,
- Platanunci,
- Lovćen,
- Ostrov Katiči,
- Rumija,
- Tivatska solila,
- Velika plaža i Solana,
- Buljarička,
- Šasko jezero, rijeka Bojana,
- Brdo Spas,
- Knate i Ada
- Skadarsko jezero


Morski habitat

- Kod uvale Valdanos
- Lustica: od Mamule do rta Macka
- Od rta Komina do ostrva Stari Ulcinj
- Od rta Traste do Platamuna
- Od rta Volujica do Dobrih Voda
- Predloženo zaštićeno područje u moru - Katič
- Seka Đeran i južni dio V. Plaže do delta Bojane

Estuar Bojane

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 14 - Plan namjene površine
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)





PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.


Naziv gr. priloga:
PLAN NAMJENE POVRSINA

Narudžba:	Oznaka sjevera:
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
Obradivač:	Razmjera: R 1:50000
Podgorica	Br. priloga: 14
Zagreb	Kotor



- 1) "Top" - 10 km od Starog grada
- 2) "Top" - 10 km od Starog grada
- 3) "Top" - 10 km od Starog grada
- 4) "Top" - 10 km od Starog grada
- 5) "Top" - 10 km od Starog grada
- 6) "Top" - 10 km od Starog grada
- 7) "Top" - 10 km od Starog grada
- 8) "Top" - 10 km od Starog grada
- 9) "Top" - 10 km od Starog grada
- 10) "Top" - 10 km od Starog grada
- 11) "Top" - 10 km od Starog grada
- 12) "Top" - 10 km od Starog grada
- 13) "Top" - 10 km od Starog grada
- 14) "Top" - 10 km od Starog grada
- 15) "Top" - 10 km od Starog grada
- 16) "Top" - 10 km od Starog grada
- 17) "Top" - 10 km od Starog grada
- 18) "Top" - 10 km od Starog grada
- 19) "Top" - 10 km od Starog grada
- 20) "Top" - 10 km od Starog grada
- 21) "Top" - 10 km od Starog grada
- 22) "Top" - 10 km od Starog grada
- 23) "Top" - 10 km od Starog grada
- 24) "Top" - 10 km od Starog grada
- 25) "Top" - 10 km od Starog grada
- 26) "Top" - 10 km od Starog grada
- 27) "Top" - 10 km od Starog grada
- 28) "Top" - 10 km od Starog grada
- 29) "Top" - 10 km od Starog grada
- 30) "Top" - 10 km od Starog grada
- 31) "Top" - 10 km od Starog grada
- 32) "Top" - 10 km od Starog grada
- 33) "Top" - 10 km od Starog grada
- 34) "Top" - 10 km od Starog grada
- 35) "Top" - 10 km od Starog grada
- 36) "Top" - 10 km od Starog grada
- 37) "Top" - 10 km od Starog grada
- 38) "Top" - 10 km od Starog grada
- 39) "Top" - 10 km od Starog grada
- 40) "Top" - 10 km od Starog grada
- 41) "Top" - 10 km od Starog grada
- 42) "Top" - 10 km od Starog grada
- 43) "Top" - 10 km od Starog grada
- 44) "Top" - 10 km od Starog grada
- 45) "Top" - 10 km od Starog grada
- 46) "Top" - 10 km od Starog grada
- 47) "Top" - 10 km od Starog grada
- 48) "Top" - 10 km od Starog grada
- 49) "Top" - 10 km od Starog grada
- 50) "Top" - 10 km od Starog grada
- 51) "Top" - 10 km od Starog grada
- 52) "Top" - 10 km od Starog grada
- 53) "Top" - 10 km od Starog grada
- 54) "Top" - 10 km od Starog grada
- 55) "Top" - 10 km od Starog grada
- 56) "Top" - 10 km od Starog grada
- 57) "Top" - 10 km od Starog grada
- 58) "Top" - 10 km od Starog grada
- 59) "Top" - 10 km od Starog grada
- 60) "Top" - 10 km od Starog grada
- 61) "Top" - 10 km od Starog grada
- 62) "Top" - 10 km od Starog grada
- 63) "Top" - 10 km od Starog grada
- 64) "Top" - 10 km od Starog grada
- 65) "Top" - 10 km od Starog grada
- 66) "Top" - 10 km od Starog grada
- 67) "Top" - 10 km od Starog grada
- 68) "Top" - 10 km od Starog grada
- 69) "Top" - 10 km od Starog grada
- 70) "Top" - 10 km od Starog grada
- 71) "Top" - 10 km od Starog grada
- 72) "Top" - 10 km od Starog grada
- 73) "Top" - 10 km od Starog grada
- 74) "Top" - 10 km od Starog grada
- 75) "Top" - 10 km od Starog grada
- 76) "Top" - 10 km od Starog grada
- 77) "Top" - 10 km od Starog grada
- 78) "Top" - 10 km od Starog grada
- 79) "Top" - 10 km od Starog grada
- 80) "Top" - 10 km od Starog grada
- 81) "Top" - 10 km od Starog grada
- 82) "Top" - 10 km od Starog grada
- 83) "Top" - 10 km od Starog grada
- 84) "Top" - 10 km od Starog grada
- 85) "Top" - 10 km od Starog grada
- 86) "Top" - 10 km od Starog grada
- 87) "Top" - 10 km od Starog grada
- 88) "Top" - 10 km od Starog grada
- 89) "Top" - 10 km od Starog grada
- 90) "Top" - 10 km od Starog grada
- 91) "Top" - 10 km od Starog grada
- 92) "Top" - 10 km od Starog grada
- 93) "Top" - 10 km od Starog grada
- 94) "Top" - 10 km od Starog grada
- 95) "Top" - 10 km od Starog grada
- 96) "Top" - 10 km od Starog grada
- 97) "Top" - 10 km od Starog grada
- 98) "Top" - 10 km od Starog grada
- 99) "Top" - 10 km od Starog grada
- 100) "Top" - 10 km od Starog grada
- 101) "Top" - 10 km od Starog grada
- 102) "Top" - 10 km od Starog grada
- 103) "Top" - 10 km od Starog grada
- 104) "Top" - 10 km od Starog grada
- 105) "Top" - 10 km od Starog grada
- 106) "Top" - 10 km od Starog grada
- 107) "Top" - 10 km od Starog grada
- 108) "Top" - 10 km od Starog grada
- 109) "Top" - 10 km od Starog grada
- 110) "Top" - 10 km od Starog grada
- 111) "Top" - 10 km od Starog grada
- 112) "Top" - 10 km od Starog grada
- 113) "Top" - 10 km od Starog grada
- 114) "Top" - 10 km od Starog grada
- 115) "Top" - 10 km od Starog grada
- 116) "Top" - 10 km od Starog grada
- 117) "Top" - 10 km od Starog grada
- 118) "Top" - 10 km od Starog grada
- 119) "Top" - 10 km od Starog grada
- 120) "Top" - 10 km od Starog grada
- 121) "Top" - 10 km od Starog grada
- 122) "Top" - 10 km od Starog grada
- 123) "Top" - 10 km od Starog grada
- 124) "Top" - 10 km od Starog grada
- 125) "Top" - 10 km od Starog grada
- 126) "Top" - 10 km od Starog grada
- 127) "Top" - 10 km od Starog grada
- 128) "Top" - 10 km od Starog grada
- 129) "Top" - 10 km od Starog grada
- 130) "Top" - 10 km od Starog grada
- 131) "Top" - 10 km od Starog grada
- 132) "Top" - 10 km od Starog grada
- 133) "Top" - 10 km od Starog grada
- 134) "Top" - 10 km od Starog grada
- 135) "Top" - 10 km od Starog grada
- 136) "Top" - 10 km od Starog grada
- 137) "Top" - 10 km od Starog grada
- 138) "Top" - 10 km od Starog grada
- 139) "Top" - 10 km od Starog grada
- 140) "Top" - 10 km od Starog grada
- 141) "Top" - 10 km od Starog grada
- 142) "Top" - 10 km od Starog grada
- 143) "Top" - 10 km od Starog grada
- 144) "Top" - 10 km od Starog grada
- 145) "Top" - 10 km od Starog grada
- 146) "Top" - 10 km od Starog grada
- 147) "Top" - 10 km od Starog grada
- 148) "Top" - 10 km od Starog grada
- 149) "Top" - 10 km od Starog grada
- 150) "Top" - 10 km od Starog grada
- 151) "Top" - 10 km od Starog grada
- 152) "Top" - 10 km od Starog grada
- 153) "Top" - 10 km od Starog grada
- 154) "Top" - 10 km od Starog grada
- 155) "Top" - 10 km od Starog grada
- 156) "Top" - 10 km od Starog grada
- 157) "Top" - 10 km od Starog grada
- 158) "Top" - 10 km od Starog grada
- 159) "Top" - 10 km od Starog grada
- 160) "Top" - 10 km od Starog grada
- 161) "Top" - 10 km od Starog grada
- 162) "Top" - 10 km od Starog grada
- 163) "Top" - 10 km od Starog grada
- 164) "Top" - 10 km od Starog grada
- 165) "Top" - 10 km od Starog grada
- 166) "Top" - 10 km od Starog grada
- 167) "Top" - 10 km od Starog grada
- 168) "Top" - 10 km od Starog grada
- 169) "Top" - 10 km od Starog grada
- 170) "Top" - 10 km od Starog grada
- 171) "Top" - 10 km od Starog grada
- 172) "Top" - 10 km od Starog grada
- 173) "Top" - 10 km od Starog grada
- 174) "Top" - 10 km od Starog grada
- 175) "Top" - 10 km od Starog grada
- 176) "Top" - 10 km od Starog grada
- 177) "Top" - 10 km od Starog grada
- 178) "Top" - 10 km od Starog grada
- 179) "Top" - 10 km od Starog grada
- 180) "Top" - 10 km od Starog grada
- 181) "Top" - 10 km od Starog grada
- 182) "Top" - 10 km od Starog grada
- 183) "Top" - 10 km od Starog grada
- 184) "Top" - 10 km od Starog grada
- 185) "Top" - 10 km od Starog grada
- 186) "Top" - 10 km od Starog grada
- 187) "Top" - 10 km od Starog grada
- 188) "Top" - 10 km od Starog grada
- 189) "Top" - 10 km od Starog grada
- 190) "Top" - 10 km od Starog grada
- 191) "Top" - 10 km od Starog grada
- 192) "Top" - 10 km od Starog grada
- 193) "Top" - 10 km od Starog grada
- 194) "Top" - 10 km od Starog grada
- 195) "Top" - 10 km od Starog grada
- 196) "Top" - 10 km od Starog grada
- 197) "Top" - 10 km od Starog grada
- 198) "Top" - 10 km od Starog grada
- 199) "Top" - 10 km od Starog grada
- 200) "Top" - 10 km od Starog grada
- 201) "Top" - 10 km od Starog grada
- 202) "Top" - 10 km od Starog grada
- 203) "Top" - 10 km od Starog grada
- 204) "Top" - 10 km od Starog grada
- 205) "Top" - 10 km od Starog grada
- 206) "Top" - 10 km od Starog grada
- 207) "Top" - 10 km od Starog grada
- 208) "Top" - 10 km od Starog grada
- 209) "Top" - 10 km od Starog grada
- 210) "Top" - 10 km od Starog grada
- 211) "Top" - 10 km od Starog grada
- 212) "Top" - 10 km od Starog grada
- 213) "Top" - 10 km od Starog grada
- 214) "Top" - 10 km od Starog grada
- 215) "Top" - 10 km od Starog grada
- 216) "Top" - 10 km od Starog grada
- 217) "Top" - 10 km od Starog grada
- 218) "Top" - 10 km od Starog grada
- 219) "Top" - 10 km od Starog grada
- 220) "Top" - 10 km od Starog grada
- 221) "Top" - 10 km od Starog grada
- 222) "Top" - 10 km od Starog grada
- 223) "Top" - 10 km od Starog grada
- 224) "Top" - 10 km od Starog grada
- 225) "Top" - 10 km od Starog grada
- 226) "Top" - 10 km od Starog grada
- 227) "Top" - 10 km od Starog grada
- 228) "Top" - 10 km od Starog grada
- 229) "Top" - 10 km od Starog grada
- 230) "Top" - 10 km od Starog grada
- 231) "Top" - 10 km od Starog grada
- 232) "Top" - 10 km od Starog grada
- 233) "Top" - 10 km od Starog grada
- 234) "Top" - 10 km od Starog grada
- 235) "Top" - 10 km od Starog grada
- 236) "Top" - 10 km od Starog grada
- 237) "Top" - 10 km od Starog grada
- 238) "Top" - 10 km od Starog grada
- 239) "Top" - 10 km od Starog grada
- 240) "Top" - 10 km od Starog grada
- 241) "Top" - 10 km od Starog grada
- 242) "Top" - 10 km od Starog grada
- 243) "Top" - 10 km od Starog grada
- 244) "Top" - 10 km od Starog grada
- 245) "Top" - 10 km od Starog grada
- 246) "Top" - 10 km od Starog grada
- 247) "Top" - 10 km od Starog grada
- 248) "Top" - 10 km od Starog grada
- 249) "Top" - 10 km od Starog grada
- 250) "Top" - 10 km od Starog grada
- 251) "Top" - 10 km od Starog grada
- 252) "Top" - 10 km od Starog grada
- 253) "Top" - 10 km od Starog grada
- 254) "Top" - 10 km od Starog grada
- 255) "Top" - 10 km od Starog grada
- 256) "Top" - 10 km od Starog grada
- 257) "Top" - 10 km od Starog grada
- 258) "Top" - 10 km od Starog grada
- 259) "Top" - 10 km od Starog grada
- 260) "Top" - 10 km od Starog grada
- 261) "Top" - 10 km od Starog grada
- 262) "Top" - 10 km od Starog grada
- 263) "Top" - 10 km od Starog grada
- 264) "Top" - 10 km od Starog grada
- 265) "Top" - 10 km od Starog grada
- 266) "Top" - 10 km od Starog grada
- 267) "Top" - 10 km od Starog grada
- 268) "Top" - 10 km od Starog grada
- 269) "Top" - 10 km od Starog grada
- 270) "Top" - 10 km od Starog grada
- 271) "Top" - 10 km od Starog grada
- 272) "Top" - 10 km od Starog grada
- 273) "Top" - 10 km od Starog grada
- 274) "Top" - 10 km od Starog grada
- 275) "Top" - 10 km od Starog grada
- 276) "Top" - 10 km od Starog grada
- 277) "Top" - 10 km od Starog grada
- 278) "Top" - 10 km od Starog grada
- 279) "Top" - 10 km od Starog grada
- 280) "Top" - 10 km od Starog grada
- 281) "Top" - 10 km od Starog grada
- 282) "Top" - 10 km od Starog grada
- 283) "Top" - 10 km od Starog grada
- 284) "Top" - 10 km od Starog grada
- 285) "Top" - 10 km od Starog grada
- 286) "Top" - 10 km od Starog grada
- 287) "Top" - 10 km od Starog grada
- 288) "Top" - 10 km od Starog grada
- 289) "Top" - 10 km od Starog grada
- 290) "Top" - 10 km od Starog grada
- 291) "Top" - 10 km od Starog grada
- 292) "Top" - 10 km od Starog grada
- 293) "Top" - 10 km od Starog grada
- 294) "Top" - 10 km od Starog grada
- 295) "Top" - 10 km od Starog grada
- 296) "Top" - 10 km od Starog grada
- 297) "Top" - 10 km od Starog grada
- 298) "Top" - 10 km od Starog grada
- 299) "Top" - 10 km od Starog grada
- 300) "Top" - 10 km od Starog grada
- 301) "Top" - 10 km od Starog grada
- 302) "Top" - 10 km od Starog grada
- 303) "Top" - 10 km od Starog grada
- 304) "Top" - 10 km od Starog grada
- 305) "Top" - 10 km od Starog grada
- 306) "Top" - 10 km od Starog grada
- 307) "Top" - 10 km od Starog grada
- 308) "Top" - 10 km od Starog grada
- 309) "Top" - 10 km od Starog grada
- 310) "Top" - 10 km od Starog grada
- 311) "Top" - 10 km od Starog grada
- 312) "Top" - 10 km od Starog grada
- 313) "Top" - 10 km od Starog grada
- 314) "Top" - 10 km od Starog grada
- 315) "Top" - 10 km od Starog grada
- 316) "Top" - 10 km od Starog grada
- 317) "Top" - 10 km od Starog grada
- 318) "Top" - 10 km od Starog grada
- 319) "Top" - 10 km od Starog grada
- 320) "Top" - 10 km od Starog grada
- 321) "Top" - 10 km od Starog grada
- 322) "Top" - 10 km od Starog grada
- 323) "Top" - 10 km od Starog grada
- 324) "Top" - 10 km od Starog grada
- 325) "Top" - 10 km od Starog grada
- 326) "Top" - 10 km od Starog grada
- 327) "Top" - 10 km od Starog grada
- 328) "Top" - 10 km od Starog grada
- 329) "Top" - 10 km od Starog grada
- 330) "Top" - 10 km od Starog grada
- 331) "Top" - 10 km od Starog grada
- 332) "Top" - 10 km od Starog grada
- 333) "Top" - 10 km od Starog grada
- 334) "Top" - 10 km od Starog grada
- 335) "Top" - 10 km od Starog grada
- 336) "Top" - 10 km od Starog grada
- 337) "Top" - 10 km od Starog grada
- 338) "Top" - 10 km od Starog grada
- 339) "Top" - 10 km od Starog grada
- 340) "Top" - 10 km od Starog grada
- 341) "Top" - 10 km od Starog grada
- 342) "Top" - 10 km od Starog grada
- 343) "Top" - 10 km od Starog grada
- 344) "Top" - 10 km od Starog grada
- 345) "Top" - 10 km od Starog grada
- 3

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 14a – Građevinska područja
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.




Naziv gr. priloga:

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

Naručilac:	Oznaka sjevera:		
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA			
Obrađivač:	Razmjera:		
 rzup Podgorica	 Horwath HTL <small>Hotels, Tourism and Leisure</small> Zagreb	 Monte CEP Kotor	R 1:50000 Br. priloga: 14a

LEGENDA

Tipovi građevinskih područja

-  Građevinska područja naselja - urbana
-  Građevinska područja naselja - ruralna
-  Izdvojeni dijelovi GP naselja
-  Detaljna razrade u okviru plana
-  Obalna linija
-  Granica zahvata Morskog dobra
-  Linija odmaka 100m
-  Linija odmaka 1000m
-  Pojas između 100 i 1000m namjena turizam